



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Petak, 5. april 2019. godine UGLJEVIK BROJ 2/19 GOD. LVII	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
--	---	--

Na osnovu člana 39. stav (2), tačke 2. i 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 40. stav 1., a u vezi sa članom 39. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 106/15 i 3/16), i člana 37. stav 2. tačke 2. i 8. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.03.2019.godine, donosi

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLJEVIKA

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika (Službeni bilten opštine Ugljevik broj 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1/09, 11/10, 3/11, 6/12, 2/13).

Član 2.

Granica obuhvata izmjene Urbanističkog projekta obuhvata lokaciju na Trgu Draže Mihailovića 2 na parceli broj 518/1. Površina obuhvata izmjene urbanističkog projekta iznosi 25 m².

Član 3.

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2029. godine.

Član 4.

Smjernice za izradu izmjene:

Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13), podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim propisima relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji se odnose na: saobraćaj, snabdijavanje energijom, snabdijavanje vodom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i sl.).

Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost Urbanističkog projekta sa odgovarajućim planom višeg reda.

Član 5.

Rok za izradu planskog dokumenta je 180 dana od dana potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade izmjene Urbanističkog projekta.

Član 6.

Izmjena Urbanističkog projekta treba da sadrži sve elemente propisane članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13) i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 69/13).

Član 7.

Skupština opštine Ugljevik, na prijedlog nosioca pripreme, utvrđuje nacrt plana, kao i mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta na javni uvid.

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrtu plana na javni uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi ovaj plan, biće obaviješteni putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja, 8 dana prije početka javnog uvida i 15 dana od početka izlaganja plana na javni uvid.

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, izlaže se na javni uvid u skladu sa odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da o njima zauzme stav prije utvrđivanja prijedloga plana, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme plana i licima koja su dostavila prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt.

Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima, razmatra se na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme plana, nosioca izrade plana, predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42, stav (3) Zakona o uređenju prostora i građenju i članovi savjeta plana.

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike, tri dana prije i na dan održavanja rasprave.

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog uvida, značajno razlikuje od nacrtu dokumenta, nosilac pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid.

Ponovni javni uvid sprovede se u skladu sa članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4) Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog izmjene Regulacionog plana koji se dostavlja Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje.

Član 8.

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene obezbijeđena su od strane investitora- podnosioca zahtjeva za izradu izmjene.

Član 9.

Nosilac izrade izmjene urbanističkog projekta biće pravno lice koje ima odgovarajuću licencu za izradu ove vrste dokumenata prostornog uređenja. Izbor nosioca izrade vrši se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

Član 10.

Nosilac pripreme izmjene Regulacionog plana, biće Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Ugljevik.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 363-5/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik RS“, broj 55/10), a u vezi sa članom 192. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.03.2019. godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLJEVIKA

Član 1.

Usvaja se Izmjena urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika izrađen od strane JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ DOO Bijeljina, mart 2019. godine za sledeće lokacije:

- šest lokacija u okviru urbanističkog projekta u ulicama Ćirila i Metodija, Karađorđevoj i Njegoševoj na sadašnjim parcelama označenim kao k.č. broj 1/1, 10, 518/1, 467/2, 483, 786 K.O. Ugljevik,
- Lokacija 1 za izgradnju parkinga iza stambene zgrade u ulici Srpske sloge broj 9. i 11. na parceli označenoj kao k.č. broj 688/1,
- Lokacija broj 2 za izgradnju parkinga u ulici Ćirila i Metodija (pješačka zona) na parceli označenoj kao k.č. broj 518/1,
- Lokacija broj 3 za izgradnju parkinga u ulici Petra Kočića (sa lijeve strane pored Doma zdravlja) na parceli označenoj kao k.č. broj 467/1 i 483,
- Lokacija broj 4 za dogradnju parkinga sa istočne strane zgrade Administrativne službe na parceli označenoj kao k.č. broj 518/1,
- Lokacija broj 5 za izgradnju / dogradnju parkinga iza zgrade Pošte na parceli označenoj kao k.č. broj 518/1,
- Lokacija broj 6 za dogradnju parkinga u Ulici Ćirila i Metodija pored zgrade „Sportin MB“,
- Lokacije sagrađenih stambenih zgrada na parcelama označenim kao k.č. broj 685, 680 na kojima su sagrađeni poslovni prostori bez odobrenja za gradnju koji su vlasništvo Opštine Ugljevik i čiji vlasnici sada iste ne mogu legalizovati bez ove procedure (6 lokala i 6 garaža),
- Lokacija stambene zgrade na parceli označenoj kao k.č. broj 688/10.

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio Plana sadrži:

I. UVOD

II. ANALIZA I OCJENA STANJA

II. PROBLEMI CILJEVI I PROGRAM PLANA

IV. TEKSTUALNI DIO URBANISTIČKOG PROJEKTA

Grafički dio sadrži:

1. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA	1:1000
2. PRIKAZ INSTALACIJA I VALORIZACIJE OBJEKATA	1:1000
3. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLJEVIKA	1:1000
4. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE	1:500
5. PLAN PARCELACIJE	1:500
6. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA	1:500
7. URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE	
7.1 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.1;	
L-1.2	1:200
7.2 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.3	1:200
7.3 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.4	1:200
7.4 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.1;	
L-1.2 - infrastruktura	1:200
7.5 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.3	
- infrastruktura	1:200
7.6 - URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE L-1.4	
- infrastruktura	1:200
7.7. - 3D PRIKAZ OBJEKATA I FASADE	
7.8. - 3D PRIKAZ OBJEKATA I FASADE	
8. KONCEPTUALNO – IDEJNO RJEŠENJE OBJEKATA	
8.1. – OSNOVA PRIZEMLJA	1:50
8.2. – OSNOVA SPRATA	1:50
8.3. – PODUŽNI PRESJEK	1:50
8.4. – POPREČNI PRESJEK	1:50
8.5. - ULIČNA FASADA	1:50
8.6. - DVORIŠNA FASADA	1:50
8.7. – PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 1	1:50
8.8.- PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 2	1:50
8.9. - PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 3	1:50
8.10. - PREDLOŽENI IZGLED OBJEKTA 4	1:50
9. PLAN INFRASTRUKTURE	1:1000

Član 3.

Za sprovođenje ove odluke nadležno je Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Ugljevik.“

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-363-6/19

Datum, 29.03.2019.godine

PREDSEDNIK SO-e

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik RS“, broj 40/13, 106715 i 3/16), člana 39. Stav 2. Tačke 2 i 8 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i Odluke o pristupanju izrade izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 5/14 i 7/15) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03. 2019. godine donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLJEVIKA

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt Izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika izrađen od strane „GEOPUT“ d.o.o Banja Luka za sledeće lokacije:

- Lokaciju omeđenu sa sjevera Ulicom Ćirila i Metodija (uključno zeleno ostrvo), sa istoka i juga uključno Ulicom Radomira Arsenovića a sa zapada Karađorđevom ulicom (isključno)
- Lokacije svih budućih objekata kolektivne gradnje u okviru urbanističkog projekta kao i sagrađeni objekat na parceli k.č. broj 688/10,
- Lokacija na parceli k.č. broj 1/25,
- Lokacija na parceli k.č. broj 12/16,
- Lokacija na parceli k.č. broj 619.

Član 2.

Utvrđeni Nacrt Plana sadrži tekstualni i grafički dio.

Tekstualni dio sadrži:

- A. UVODNO OBRAZLOŽENJE
- B. ANALIZA I OCJENA STANJA
- V.PROBLEMI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA
- D.. PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

Grafički dio sadrži grafičke priloge:

1. GEODETSKA PODLOGA	1:1000
2. IZVOD IZ IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA	1:2500
3. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE	1:500
4. PLAN SAOBRAĆAJA	1:500
5. PLAN INFRASTRUKTURE – SINTEZNA KARTA	1:500
6. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA	1:500
7. PLAN PARCELACIJE	1:500
8. ANALIZA SPRATNOSTI PLANIRANIH KOLEKTIVNIH OBJEKATA	1:500

Član 3.

Utvrđeni Nacrt izmjene urbanističkog projekta nakon usvajanja ove odluke biće izložen na javni uvid u

prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik u trajanju od 30 dana.

Član 4.

Nosilac pripreme Plana Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove opštine Ugljevik obavijestice javnost o mjestu, vremenu i načinu izlaganja utvrđenog nacrtu putem oglasa, koji će se objaviti u dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da će se prva obavijest objaviti 8 dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrtu dokumenta prostornog uređenja na javni uvid.

Član 5.

Oglas iz prethodnog člana će sadržati mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od predstavnika nosioca izrade i Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik, te rok u kome se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz Nacrta dokumenta.

Član 6.

Nosilac pripreme Plana obavezan je da na mjestu na kojem je izložen utvrđeni Nacrt obavijesti javnost da se detaljnije informacije, obavještenja i pomoć u formulisanju primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade dokumenta.

Član 7.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na utvrđeni Nacrt dokumenta upisuju se u svesku sa numerisanim stranama, koja će se nalaziti u prostoriji u kojoj će utvrđeni Nacrt biti izložen, ili se u pisanoj formi mogu dostavljati nosiocu pripreme koji je obavezan da ih prosljedi nosiocu izrade dokumenta.

Član 8.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga izmjene plana prema njima zauzme stav, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge i mišljenja.

Prijedlog izmjene plana utvrđuje se na osnovu nacrtu plana koji je bio objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt.

U prijedlogu izmjene plana ne mogu se mijenjati rješenja iz nacrtu plana, osim onih na koja je bila stavljena osnovna primjedba, prijedlog ili mišljenje.

Stav nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju, te članovi savjeta plana.

Član 9.

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik objaviće javni poziv za javnu raspravu u najmanje dnevnom listu dostupnom na teritoriji

cijele republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave na koju mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica. Ako javnoj raspravi ne prisustvuju uredno pozvani ovlašćeni stručni predstavnici i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju smatraće se da su prihvatili prijedlog izmjene plana.

Član 10.

Ako se prijedlog izmjene plana na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida značajno razlikuje od nacrtu izmjene plana Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik dužno je da organizuje ponovno javni uvid. Trajanje ponovnog javnog uvida ne može biti kraće od 8 dana.

Ponovni javni uvid se može sprovoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova odluka o izradi izmjene plana.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službeni bilten opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 1-363- 7/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), a u vezi sa članom 27. Zakona o eksproprijaciji i člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.03. 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

Član 1.

ODOBRAVA SE povrat sredstava ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik u iznosu od 70.112,50 KM isplaćenih za parcelu označenu kao k.č. broj 2397. „Jović duga njiva“, livada 2 klase, površine od 28.045 m2 upisana u P.L. broj 537. K.O. Bogutovo Selo u postupku eksproprijacije, a na osnovu Sporazuma o naknadi broj: 21.48/473-93/14 od 19.08.2014.godine.

Član 2.

Sprovođenje ove odluke izvršiće se u upravnom postupku koji se vodi kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područne jedinice Ugljevik po predlogu ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik za oglašavanje ništavim dio tačke 1. izreke pravosnažnog rješenja PJ Ugljevik broj: 21.48/473-93/14 od 19.08.2014.godine, u dijelu koji se odnosi na k.č. broj 2397 „Jović duga njiva“, livada 2 klase, površine od 28.045 m2 upisana u P.L. broj 537. K.O. Bogutovo Selo.

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da preko Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika u Bijeljini na osnovu ove Odluke prihvati predlog ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik za oglašavanje rješenja ništavim PJ Ugljevik broj: 21.48/473-93/14 od 19.08.2014.godine u dijelu koji se odnosi na parcelu označenu kao k.č. broj 2397. K.O. Bogutovo Selo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 40-533/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 30. i člana 39. stav 2. u vezi sa članom 51. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 53. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 39. a u vezi sa članom 42. stav 2. Poslovnika o radu SO Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj dana 29.03.2019.godine donijela je

ODLUKU

O osnivanju Foruma za bezbjednost građana opštine Ugljevik

Član 1.

Forum za bezbjednost građana opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Forum) osniva se radi zajedničkog djelovanja predstavnika lokalne zajednice, državnih institucija, javnih ustanova, nevladinih organizacija i građana u cilju unapređenja nivoa opšte bezbjednosti kroz identifikaciju problema i pronalaženje rješenja za bezbjednosna pitanja koja opterećuju lokalnu zajednicu.

Član 2.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav Foruma za bezbjednost građana opštine Ugljevik, a koga čine:

1. Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik-Đoko Simić, predsjednik,
2. Komandir policijske stanice Ugljevik-Miće Jović, zamjenik predsjednika,
3. Načelnik opštine Ugljevik- Vasilije Perić, član,
4. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice-Milan Babić, član
5. Direktor JZU „Dom zdravlja“ Ugljevik-Jugoslav Cvetković, član

6. Direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ugljevik - Gordana Tekić, član

7. Sekretar Opštinske organizacije crvenog krsta Ugljevik - Milenko Kojić, član

8. Direktor JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik- Stevo Benović, član

9. Predstavnik Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Ugljevik - Vaso Trifković, član

10. Predstavnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i TVJ - Slađana Stojić, član

11. Predstavnik zavisnog preduzeća „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik-Milan Jovičić, član.

12. Predstavnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno - komuna. poslove, Dževid Ahmetović, član

Mandat svih članova foruma vezan je za mandat Skupštine kao i za poslove koje obavljaju.

U slučaju razrješenja dužnosti ili prestanka radnog odnosa istovremeno prestaje i članstvo u Forumu.

Član 3.

Ciljevi i zadaci foruma:

-Unapređenje nivoa opšte bezbjednosti kroz identifikaciju problema i pronalaženje rješenja za bezbjednosna pitanja koja opterećuju lokalnu zajednicu,

-Analiza stanja bezbednosti koja se zasniva na prikupljanju podataka od nadležnih organa i organizacija i ispitivanjem javnog mnjenja te identifikacija ključnik problema građana i utvrđivanje prioriteta po pitanju bezbjednosti u oblastima: bezbjednosti ljudi i imovine, javnog reda i mira, bezbjednosti javnog saobraćaja, bolesti zavisnosti i zdravlja ljudi, komunalnog reda, zaštite životne sredine, sprečavanja i suzbijanja i drugih oblika asocijalnog i devijantnog ponašanja u svim oblastima života i rada, kolektivne bezbjednosti stanovništva kao i osećaja sigurnosti i drugih problema vezanih za kvalitet života,

- Priprema i usvajanje bezbjednosnih operativnih planova i programa djelovanja koji su zasnovani na rezultatima prethodne procjene stanja bezbjednosti, a koji će omogućiti da se identifikovani problemi i prioriteti rješavaju kroz saradnju i partnerski odnos,

- Davanje smjernica pojedinim subjektima koji se tiču usvojenih programa prevencije u cilju suzbijanja i otklanjanja identifikovanih bezbjednosnih problema,

- Priprema i sprovođenje komunikacionog plana, u cilju podsticanja komunikacije sa javnošću i partnerskim organizacijama, obezbeđujući građanima način da svoje stavove prenose forumu za bezbjednost,

- Formiranje radnih grupa u okviru foruma koje se bave rješavanjem pojedinačnih problema i u vezi sa tim projektuju akcione planove koji jasno definišu pristup rješavanju određenog problema

- Podnošenje izvještaja o radu Skupštini u pogledu sprovedenih aktivnosti.

Član 4.

Forum je u svom radu nezavisan i samostalan.

Forum radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi a najmanje dva puta godišnje.

Radom foruma predsjedava i rukovodi predsjednik foruma, u slučaju odsutnosti predsjednika mijenja ga podpredsjednik.

Forum odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 5.

Forum usvaja Poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za rad foruma.

Član 6.

Administrativno tehničke poslove za potrebe Forumu obavlja sekretar foruma koga na prvoj sjednici biraju članovi foruma iz svojih redova.

Član 7.

Po pozivu predsjednika foruma sjednicama foruma prisustvuju predstavnici Opštinske uprave Ugljevik, drugih institucija, ustanova i organizacija, stručni ili naučni radnici iz određene oblasti, predstavnici udruženja građana i građani, u zavisnosti od problematike o kojoj se raspravlja.

Član 8.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Forum donosi i programe, poslovnik o radu, a može izdavati i saopštenja za javnost.

Forum u svim oblastima bezbjednosti značajnim za područje opštine Ugljevik pokreće inicijative, koordinira aktivnosti, utvrđuje svoje stavove i donosi zaključke.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-014-6/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik, broj: 01-111-45/18 od 18.12.2018. godine, a nakon sprovedenog Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine Ugljevik, broj: 01-111-5/19 od 23.01.2019. godine na prijedlog Komisije, Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 29.03.2019. godine donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ODBORA ZA ŽALBE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Imenuje se jedan član Odbora za žalbe Opštine Ugljevik
1.LJUBOMIR PETROVIĆ, diplomirani pravnik iz Donjeg
Zabrđa

Mandat člana Odbora za žalbe je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Član Odbora za žalbe nema status službenika i namještenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

Član 2.

Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u gradsku odnosno opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Odluke odbora su konačne a mogu se preispitivati od nadležnog suda u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

Obrazloženje

Skupština opštine Ugljevik je raspisala Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine Ugljevik, broj: 01-111-5/19 od 23.01.2019. godine, a isti je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 8/19 od 01.02.2019. godine i dnevnom listu „Blic“ od 02.02.2019. godine.

Za sprovođenje Javnog konkursa Skupština opštine Ugljevik je Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik, broj: 01-111-45/18 od 18.12.2018. godine zadužila Komisiju imenovanu Rješenjem SO-e broj: 01-111-120/17 od 22.12.2017. godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 12/17).

Komisija je sprovedla konkursnu proceduru u skladu sa članom 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i nakon razmatranja i kontrole ispunjenosti uslova navedenih u konkursu prijavljenih kandidata i sprovedenog ulaznog intervjua sa kandidatima, sačinila je rang listu i utvrdila prijedlog Rješenja kao dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Ovo Rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111-12/19

Datum, 29.03.2019.godine

PREDSJEDNIK SO-e

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 16. stav 1. i stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17) i člana 2. stav 2. Programa mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 1/19), te člana 1. 2. i 3 stav (3) Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.118/18), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 23.09.2019. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN

SISTEMATSKE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2019.GODINU

Član 1.

OPŠTE ODREDBE

Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi se u skladu sa godišnjim programom mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2019.godinu i Programom mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.118/18).

Ovim Planom uređuje se provođenje opštih preventivnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17) te Pravilnikom o načinu obavljanja Dezinfekcije, Dezinsekcije i Deratizacije.

Preventivna Dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva skup svih mjera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja, rasta i razmnožavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili prostoru u skladu sa Zakonom.

Dezinfekcija se obavlja mehaničkim, fizičkim i hemiskim mjerama i postupcima.

Tokom sprovođenja dezinfekcije dozvoljeno je koristiti biocid za koji je dokazana efikasnost sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama do nivoa koji u datim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora, objekata i životne sredine.

Cilj uništavanja patogenih mikroorganizama je sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, a provodi se uvijek i na svim mjestima gdje postoji rizik od prenošenja istih, tj:

-Ako nastanu uslovi, ili se povećava rizik prenošenja zaraznih bolesti, a zasniva se na osnovi epidemioloških indikacija;

-Ako se zdravstveno sanitarnim nadzorom konstatuju nepravilnosti u održavanju površina, prostora ili objekata koje pogoduju razvoju mikroorganizama;

-Tokom elementarnih nepogoda;

-Tokom izliva kanalizacije;

-Tokom masovnih skupova;

-Tokom izlivanja i rasipa infektivnog materijala;

-Tokom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl.

Epidemiološki značaj: Mikroorganizmi (uključujući bakterije, viruse, gljivice, parazite itd.), uzrokuju vrlo širok spektar bolesti od kojih se mnoge mogu spriječiti ili suzbiti prekidanjem lanca prenosa- uzročnika zarazne bolesti odnosno dezinfekcijom izvora zaraze.

Preventivna Dezinsekcija

Dezinsekcija podrazumijeva sistematsko i planirano suzbijanje insekata i ostalih člankonožaca ili njihovih razvojnih oblika koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, izazivaju alergijske reakcije ili imaju toksično djelovanje.

Dezinsekcija se provodi primjenom fizikalnih, hemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja. Najčešći štetni insekti koje treba suzbijati ako se pojave, a sve radi zaštite stanovništva su: sve vrste komaraca, smeđi i crni žohar, razne vrste muha, krpelji i drugi.

Cilj suzbijanja komaraca i njihovih razvojnih oblika jeste sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti i smanjenje kožnih problema i alergijskih promjena nastalih ubodom komaraca i sekundarnih infekcija zbog oštećenja kože.

Epidemiološki značaj: Insekti su prenosioci mnogih zaraznih bolesti kao npr: malarije, crijevnih zaraznih bolesti, Lajmske bolesti, Groznice zapadnog Nila, virusnih hemoragijskih groznica i drugih.

Preventivna deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se preduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja i uništavanja populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosioci uzročnika zaraznih bolesti.

Epidemiološki značaj: Osim što su glodari (miševi, pacovi) uzročnici velikih ekonomskih šteta, koji uništavaju imovinu i zalihe hrane oni su i rezervoari i prenosioci čitavog niza zaraznih bolesti čovjeka kao što su: Kuga, virusna hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, leptospiroza, tularemija, toksoplazmoza, lišmanijaza, salmoneloza i trihilenzoza i nekih drugih zaraznih bolesti.

Član 2.

SADRŽAJ GODIŠNJEG PLANA

Plan sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sadrži:

- 1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, prostor ili objekat
- 2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja DDD mjera
- 3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više DDD mjera
- 4) Mjere opreza, zaštite osoba i prostora, objekta i životne sredine
- 5) Prijedlog korektivnih mjera, tokom sprovođenja DDD mjera-dopunska obrada ili promjena mjere.

Član 3.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA

- 1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, prostor ili objekat. Ovlašćeni izvođač poslova DDD je zdravstvena ustanova ili drugo pravno lice koje ima rješenje Ministra zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu- rješenje o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje DDD), u skladu sa Zakonom.

Deratizacija u objektima će se izvršiti preparatima Bromadilon AB, PB i Bromadilon BB ili drugim dozvoljenim rodenticidima.

Dezinsekcija objekata vrši se sa Gel M i Max Force gelom protiv žohara ili drugim dozvoljenim efikasnim insekticidom. Dezinsekcija komaraca (tretiranje larvi) obaviće se preparatom biološkim na bazi *Bacillus Thuringiensis subsp. Izraelensis* sadržan u biocidu u količini minimalno 1200/TU/mg. Za navedeni preparat prilaže se dozvola o upotrebi i korištenju izdata od strane Ministarstva zdravlja. Dezinsekcija (tretiranje odraslih formi komaraca) obaviće se preparatom na bazi Lambda Cihalotrin, Permatrin i Deltametrin. Za pomenute preparate prilaže se dokaz o dozvoli korištenja i upotrebe na teritoriji Republike Srpske od strane Ministarstva zdravlja u skladu sa Zakonom o biocidima („Službeni Glasnik RS“ broj 37/09).

Dezinfekcija u školama i drugim javnim objektima tretira se hlornim preparatima koje imaju odobrenje za korištenje od strane Ministarstva zdravlja i to: Ekocid S, Desu S, Chlomap i drugim savremenim odobrenim sredstvima.

- 2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja DDD mjera

Sprovođenje sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obuhvata objekte za snadbijevanje

vodom za piće, javne površine u naseljenim mjestima, objekte za proizvodnju i promet hrane i predmete opšte upotrebe, te sirovine za njihovu proizvodnju, odnosno sredstva namijenjena za njihov prevoz, objekte i prostorije za odlaganje otpadnih materija, objekte zdravstvenih ustanova, objekte i sredstva javnog saobraćaja, sportsko rekreativne objekte, objekte za negu i uljepšavanje, vaspitno obrazovne objekte, vjerske objekte, stambene objekte i dvorišta, mjesta javnog okupljanja i zadržavanja ljudi, vozila i opremu, pribor i uređaje za sakupljanje smeća i ostale objekte privrednih društava, drugih pravnih lica i fizičkih lica.

U tabeli koja slijedi dat je detaljan pregled površina za koje troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije snosi opština Ugljevik. Ukupna površina za dezinsekciju i deratizaciju javnih površina (gradski mikrorejon) iznosi 72.000 m², objekti 22.248 m², te vodotok u dužini od 4.000 m.

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima za snadbijevanje vodom za piće, kanalizacione mreže i javne deponije smeća, snosiće AD „KOMPRED“ Ugljevik.

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za sve druge poslovne objekte i površine ili prevozna sredstva- snose vlasnici objekata, površina ili prevoznih sredstava.

Objekat-lokacija	Mjesto i adresa	Površina
Zgrada opštinske uprave	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića1	940 m ²
Sala Skupštine u zgradi Policijske stanice	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića3	150 m ²
Prostorije Agencija za razvoj MSP, prostorije Centara za socijalni rad	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića2	170 m ²
Centar za kulturu Filip Višnjić	Ugljevik, Karadorđeva bb	900 m ²
Narodna biblioteka	Ugljevik, Ćirila i Metodija bb	160 m ²
Crveni krst	Ugljevik, Radomira Arsenovića 26	160 m ²
Zgrada sportske dvorane	Ugljevik	908 m ²
Mjesni ured D.Zabrđe	D.Zabrđe	106 m ²
Mjesni ured D.Trnova	D.Trnova	244 m ²
Domovi kulture u MZ	Korenita, D. Zabrđe, D.Trnova, Posavci, G.Trnova, Janjari	1.345 m ²
Čitaonice u MZ	R.Polje 190, B.Selo 117, Ug.Selo 115, Ug.Obrijež 160, Jaković 67, prigradsko naselje-Centar, Glinje, S.Trnova, Maleševci 40, G.Krčina 40	612 m ²
Zgrada TVJ i magacini		270 m ² + 90

		m ²
Kolektivni smještaj	Sjever 3	364 m ²
Javne površine Javne zelene površine mikrorejon grada	Površina omeđena ulicama Ćirila i Metodija, Kralja Petra, Njegoševom, Pve Majevičke brigade, Patrijarha Pavla, Svetog Save i Karađorđevom	18.000 m ²
Javne zelene površine mikrorejon grada	Površina omeđena ulicama Ćirila i Metodija, Karađorđevom, Svetog Save, Patrijarha Pavla, Pve Majevičke brigade, potokom Laktenica i ulicom Kapetana Leke	11.000 m ²
Javne zelene površine mikrorejon grada	Površina omeđena ulicama Kralja Petra, Njegoševom, Jovana Dučića i ulicom Ćirila i Metodija	30.000 m ²
Dječiji vrtić Duško Radović	Ugljevik, Jovana Dučića br.5 i Svetog Save br.42	598 m ² +132 m ²
SŠC Mihailo Petrović Alas Ugljevik	Ugljevik, Karađorđeva bb	3.209 m ²
Osnovne Centralne škole sa područnim školama - Vuk Karadžić Zabrđe sa područnim školama - Filip Višnjić D. Trnova sa područnim školama - Aleksa Šantić Ugljevik sa područnim školama	- D. Zabrđe, G. Zabrđe Tutnjevac, Korenita, Maleševci - D. Trnova, G. Trnova, Glinje, Janjari i Atmačići - Ugljevik, Mezgraja Gaj, Mezgraja Kose, S. Ugljevik, Ug. Selo, Ug. Obrijež	8.900 m ²
Vjerski objekti	Ugljevik, Tutnjevac, Korenita, D.Zabrđe, G.Zabrđe, Ugljevik selo Ug.Obrijež, Stari Ugljevik, D.Trnova, G.Trnova, Mezgraja Atmačići, Janjari, Glinje, S.Trnova	2.990 m ²
Gradsko groblje	Ugljevik	13.000 m ²
UKUPNA POVRŠINA		94.248 m²

Obavezna preventivna sistematska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vodotokova (dezinfekcija samo u vanrednim okolnostima ako se desi u toku godine)

Vodotok	Dužina
Rijeka Janja Ugljevik	4000 m

Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija na području Opštine Ugljevik odvijat će se u dvije operativne faze rada: proljetnoj i jesenjoj, što je usklađeno sa biološkim ciklusom i migracionim osobinama glodara, odnosno razmnožavanjem

štetnih insekata, mikroorganizama a što garantuje najbolje efekte uništavanja istih. Vremenski termini određenih faza rada u Planu deratizacije su određeni, a izvođači su obavezni da ih poštuju:

- A.) PRVA (PROLJETNA) FAZA deratizacije provodit će se u vremenskom intervalu: - od 01. 04. do 30. 05. tekuće godine
B.) DRUGA (JESENJA) FAZA deratizacije provodit će se u vremenskom intervalu: - od 01. 10. do 30. 11. tekuće godine

U slučaju povećanog razmnožavanja štetnih mikroorganizama, glodara i insekata ili po nalogu zdravstvenog inspektora, dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija se mogu obavljati i više puta u toku godine. (vanredne okolnosti).

3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više DDD mjera

Deratizacija će se obavljati hemijskim postupcima i mjerama u skladu sa članom 22,23 i 24. Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik RS“ broj 118/18).

4) Mjere opreza, zaštita osoba prostora, objekta i životne sredine

Izvršilac sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije je najpovoljniji izvođač u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a mogu je obavljati zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, opreme i sredstava, tj. zadovoljavaju propisane norme u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku za ispunjavanje uslova koji se odnose na kadar, prostor i opremu kao i o visinu troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ovlašćenog izvođača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/18), te Pravilnikom o načinu obavljanja DDD („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/18). Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 dana dostaviti Izvještaj o provedenoj DDD, i Potvrdu o uspješno provedenoj DDD.

Ovlašćeni izvođač DDD - prije početka provođenja planiranih i programiranih preventivnih mjera, dužan je obavijestiti građane, privredna društva, ustanove, preduzetnike i druga pravna lica o vremenu i načinu izvođenja, sa svim potrebnim uputstvima za zaštitu, a putem sredstava javnog informisanja, i to pet dana prije početka

izvođenja DDD kao i plakatiranjem odnosno dijeljenjem odštampanih upustava.

Uputstva za zaštitu moraju da sadrže :

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti;
- potrebne mjere za zaštitu građana;
- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja;
- postupak pripreme terena za izvođenje DDD.

Izvođač DDD dužan je - po svakoj provedenoj DDD, izdati potvrdu na licu mjesta.

5) Prijedlog korektivnih mjera, tokom sprovođenja DDD mjera-dopunska obrada ili promjena mjere

Tokom sprovođenja DDD mjera, zdravstveni inspektor koordinira sa izvođačem DDD mjera, a završne korekcije ili dopunu DDD mjera daje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske-Banja Luka po završenim poslovima.

Po završetku DDD radnji, izvođač je dužan dostaviti potvrdu o uspješno obavljenom poslu na terenu.

Ista mora biti izdata od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske -Banja Luka, gdje posebna stručna komisija vrši kontrolu na terenu.

Član 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj:01-510-2/19

Datum: 29.03.2019.godine

PREDsjednik SO-e

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine, donosi

PROGRAM

PROLJETNE SJETVE ZA 2019. GODINU

Elementi Programa proljetne sjetve u 2019. godini, urađeni, su na bazi raspoloživih površina oraničnog zemljišta u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno raspoloživih oraničnih površina, na području Opštine Ugljevik, proljetna sjetva se planira na površini od oko 4556 ha. Bilans

sjetvenih površina za 2018/2019. godinu može se sagledati iz sledećeg pregleda.

1. zasijano u jesen 2018. godine 1784 ha.
2. plan proljetne sjetve u 2019. godini 4556 ha.
3. krmno bilje stari uzgoj 946 ha.

I – PROGRAM PROLJETNE SJETVE

Osnovnu kulturu u proljetnoj sjetvi čini kukuruz. U strukturi proljetne sjetve u 2019. godini, sjetva kukuruza planira se na površini od 3975 ha na individualnom sektoru. Sjetva povrća ima veoma značajno mjesto u ukupnoj strukturi proljetne sjetve u 2019. godini. U ukupnoj strukturi sjetve povrća osnovnu kulturu čini krompir.

II – UKUPNO PLANIRANE SJETVENE POVRŠINE SU SLEDEĆE

Red. Broj	-Procjena- K u l t u r a U h e k t a r i m a		
	Individualni	Državni	U k u p n o
	sektor	sektor	
1. Jara pšenica	-	-	-
2. Jari ječam	-	-	-
3. Jara zob	-	-	-
4. Kukuruz	3975	-	3975
5. Soja	8	-	8
6. Suncokret	-	-	-
7. Duvan	-	-	-
8. Šećerna repa	-	-	-
9. Krompir	251	-	251
10. Ostalo povrće	267	-	267
11. Krmno bilje	55	-	55
EFEKTIVNA SJETVA UKUPNO: 4556 - 4556			

III- Da bi se uspješno obavila proljetna sjetva u cilju ostvarenja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, neophodni su odgovarajući vremenski uslovi a svakako je potrebno obezbijediti dovoljne količine sortnog sjemena, mineralnog đubriva, sredstava za zaštitu bilja, ispravnu mehanizaciju, rezervne dijelove, gorivo i dr.

1. S j e m e

Za potrebe proljetne sjetve 2019. godine potrebne su količine sortnog sjemena i to:

Red. količina	K u l t u r a sjemena	Površina potrebna ha	Ukupna kg/ha	br. -tona
1. K u k u r u z	3975	14	56	
2. K r o m p i r	251	2300	577	
3. K r m n o b i l j e	55	20	1,1	
4. S o j a	8	70	0,56	

2. Mineralna đubriva

Za izvršenje Programa proljetne sjetve 2019. godine, potrebno je oko 1139 tone mineralnih đubriva ili 250 kg. po

jednom hektaru sjetvene površine. S obzirom na visoku cijenu đubriva i sjemenskog kukuruza, velika je vjerovatnoća da se predviđene količine neće utrošiti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.S. je Pravilnikom o podsticajima za 2019.godinu planiralo da će regresirati dizel gorivo za registrovane poljoprivredne proizvođače za potrebe izvođenja poljetnih i jesenjih radova u količini do 100 litara goriva po hektaru sa minimalnom površinom od jednog hektara za proljetnu i jesenju sjetvu po umanjenoj cijeni od 0,60 KM/l od stvarne cijene za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2019. godini, sa minimalnom površinom od 1 hektara.

3. Poljoprivredna mehanizacija

Broj mehanizacije sa kojima raspolaže agrarna privreda Opštine Ugljevik je zadovoljavajuća i garantuje da će se sjetva uspješno i u optimalnom roku obaviti, što će zavisiti i od vremenskih uslova za vrijeme sjetve.

4. Sredstva za zaštitu bilja

Upotrebom sredstava za zaštitu bilja je od izuzetnog značaja za ostvarenje prinosa i same proizvodnje pa je stoga neophodno na vrijeme obezbijediti dovoljne količine istih. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na insekticide, herbicide te ostala sredstva za zaštitu bilja i na vrijeme ih primjeniti.

5. Dizel gorivo

Za izvršenje Programa proljetne sjetve potrebno je dizel goriva u količini od 546,720 litara, a to je na 1 ha/120 lit. D-2.

REPUBLIKA SRPSKA SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01- 330-12 /19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum,29.03.2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1.Tačka 4. „Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom“ se povlači iz prijedloga dnevnog reda za XXIII sjednicu Skupštine, do aprilske sjednice Skupštine.

2.Zadužuje se Radna grupa u sastavu: Borislav Radovanović, Predrag Vujević, Gavro Milošević, Dragiša Vidaković i Dalibor Kojić da obave razgovor sa kupcem Stadiona u Ugljevik u stvari koje nisu bile predmet prilikom sudske prodaje stadiona a ostale su u krugu stadiona.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-014 -7 /19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.03. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine

opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu Načelnika Opštine za 2018 godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-014-7 /19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.03. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik za 2018. godinu sa Programom rada za 2019. godinu
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013-5/19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 29.03. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

- 1.Usvaja se Izvještaj o radu Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik za 2018. godinu sa programom rada za 2019. Godinu
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013-5 /19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum,29.03. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad Ugljevik za 2018. godinu sa programom rada za 2019. godinu
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013-8 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o radu Skupštine opštine Ugljevik i Skupštinskih komisija za 2018. godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013-7 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavljuje Opština Ugljevik za 2017.godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-052-41 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava

prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada za 2018.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 40-534/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa korišćenja novčanih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 40-535/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od koncesionih naknada za 2018.godinu
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-40-536 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu naknada za finansiranje zaštite od požara za 2018 godinu

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 40-537/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa o raspoređivanju i usmjeravanju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018.godinu
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 40-538/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvajaju se Izvještaji o radu opštinskih inspektora za 2018. godinu:
 - a) Tržišnog inspektora
 - b) Inspektora za rad
 - v) Inspektora za hranu i zdravstvenu zaštitu
 - g) Urbanističko – građevinskog inspektora
 - d) Poljoprivrednog inspektora
 - đ) Komunalne policije
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 014-9 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 29.03. 2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

ODLUKA

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA POPISNE KOMISIJE O POTPUNOM POPISU IMOVINE I OBAVEZA OPŠTINE UGLJEVIK NA DAN 31.12.2018. GODINE

Član 1.

Usvaja se Izvještaj popisne komisije o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018.godine.

Član 2.

Prihvataju se prijedlozi Popisne komisije i nalaže se nadležnim odjeljenjima da :

I-Kod popisa gotovine, gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza:

1. Na kontu 121212- Namjenski trezorski račun u domaćoj valuti usaglasiti knjigovodstveno stanje sa IOS-om od banke za 0,68 KM;
2. Na kontu 121222- Namjenski devizni trezorski račun uskladiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu (protivvrijednost u KM) za 0,04 KM;
3. Na kontu 112117- Potraživanja za ostale neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja usaglasiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 0,01 KM;
4. Na kontu 112137- Potraživanja za ostale neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja usaglasiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 0,01 KM;
5. Na kontu 123417- Potraživanja za nenaplaćene ostale poreze uskladiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 0,20 KM;
6. Na kontu 123432- Potraživanja za nenaplaćene naknade i takse povećati popisana potraživanja za 144,10 KM zbog pretplata, a pretplate knjižiti kao razgraničenja unaprijed naplaćenog prihoda za narednu godinu;
7. Na kontu 123437- Potraživanja za nenaplaćene ostale neporeske prihode uskladiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 0,39 KM;
8. Na kontu 123438- Sporna potraživanja za nenaplaćene neporeske prihode uskladiti knjigovodstveno stanje sa stanjem po popisu za 0,07 KM;
9. Završiti usaglašavanja salda konta grupe 2221- Obaveze za bruto plate zaposlenih i grupa 2222- Obaveze za bruto naknade troškova zaposlenih;
10. Završiti usaglašavanja salda za obaveze prema dobavljačima (konto 223111) koja nisu ili su djelimično usaglašena;
11. Na kontu 223211- Obaveze za nabavku roba i usluga u inostranstvu knjigovodstveno stanje uskladiti sa stanjem po popisu za 0,01 KM;
12. Na kontu 227211- Kratkoročno razgraničeni prihodi knjigovodstveno stanje uskladiti sa stanjem po popisu za 0,01 KM;
13. Na kontu 229753- Obaveze prema JLS za poreze, doprinose i neporeske prihode knjigovodstveno stanje uskladiti sa stanjem po popisu za 0,01 KM.

II-Kod popisa opreme i sitnog inventara:

1. Izvršiti otpis neupotrebilive opreme prema priloženoj popisnoj listi prijedloga za otpis: ukupne nabavne vrijednosti 7.844,48 KM, ispravke vrijednosti

7.815,55 KM i neotpisane vrijednosti 29,93 KM, sledećim knjigovodstvenim stavovima:

D/011229- 1.323,90 KM
P/011221- 1.323,90 KM

D/011229- 6.295,87 KM
P/011222- 6.295,87 KM

D/011229- 9,09 KM
D/471511- 6,81 KM
P/011223- 15,90 KM

D/011239- 36,88 KM
D/471511- 22,12 KM
P/011233- 59,00 KM

D/011249- 149,81 KM
P/011241- 149,81 KM

III- Kod nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja:

1. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove kod zemljišta ulica da utvrdi tačne uzroke odstupanja površina nastale ponovnim premjerom i izlaganjem.

2. Da Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove kod prodalog (i u računovodstvu isknjiženog) gradskog građevinskog zemljišta preduzme mjere za njegovo isknjiženje sa posjedovnih listova opštine u Geodetskoj upravi.

3. U kategoriji imovine (konto 011121- kancelarijski objekti i prostori) za zgradu opštine u Starom Ugljeviku da se sa AD Rudnik i termoelektrana Ugljevik pravno utvrdi status i iznos obeštećenja i na osnovu toga knjiži kao novčano potraživanje.

4. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da preduzme mjere za isknjiženje tuđih poslovnih prostora u objektima „Pijaca“ i „Trgovke“ iz opštinskih listova nepokretnosti.

5. Izvršiti usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem po popisu kod gradskog građevinskog zemljišta sledećim knjigovodstvenim stavom:

D/013112- 4,50 KM
P/331211- 4,50 KM

Član 3.

Izveštaj centralne popisne komisije sa svim prilogima sastavni je dio ove Odluke.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-40- 518/19

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Datum: 27.03.2019.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINSKA UPRAVA UGLJEVIK
-Načelnik Opštine-
Broj: 02-111-22/19
Datum: 04.03.2019. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (" Službeni glasnik Republike Srpske " , broj 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik (" Službeni bilten opštine Ugljevik " , broj 7/17) i člana 4. Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik",broj:1/15), Načelnik opštine Ugljevik don o s i

RJEŠENJE

o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana

Član 1.

Imenuje se komisija za raspodjelu sredstava udruženjima građana na području opštine Ugljevik u sastavu:

- 1.Miroslav Mirković, dipl. ing. poslovne inf., predsjednik
- 2.Jelena Džino, dipl. ek., član.
- 3.Dejan Gavrić, dipl. pravnik , član.

Član 2.

Zadatak komisije je da, nakon provedenog javnog oglasa za raspodjelu sredstava za finansiranje /sufinansiranje projekata udruženja građana razmotri prispjele prijave, donese prijedlog odluke na osnovu kriterijuma propisanih Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području opštine Ugljevik, sačini preliminarnu rang listu i objavi na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici opštine Ugljevik.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik opštine Ugljevik.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u "Službenom biltenu opštine Ugljevik". Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-111-3/18 od 24.01.2018. godine,

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-23 /19,
Datum, 06.03.2019. godine,

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje goriva

Član 1.

Imenuje se Komisija za utvrđivanje potrošnje goriva službenog vozila „Škoda Fabia - Praktik“ reg. oznaka „244-T-011“, u sledećem sastavu:

1. Danijel Jovanović, predsednik,
2. Ahmed Čolić, član,
3. Slađana Stojić, član,

Član 2.

Zadatak Komisije iz člana 1. je da u roku od 15 dana utvrde zapisnički potrošnju goriva navedenog službenog vozila u voznom režimu, i da ukoliko se ustanove odstupanja potrošnje od okvirnog normativa potrošnje goriva za ovo službeno vozilo utvrđenog Pravilnikom o korištenju službenih kola – prečišćeni tekst („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 1/17) predlože odgovarajuće mjere i izmjenu utvrđenog normativa za predmetno vozilo.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-21/19
Datum, 28.2.2019. godine

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

RJEŠENJE

O imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove biciklističke staze povezane sa lokacijama najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika na području Opština Ugljevik, Lopare, Čelić, Sapna i Teočak

I

Imenuje se Radne grupe za realizaciju projekta zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove

biciklističke staze povezane sa lokacijama najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika na području Opština Ugljevik, Lopare, Čelić, Sapna i Teočak u sledećem sastavu:

1. Duško Vičić,
2. Aleksandar Krstić.

II

Zadatak Radne grupe je da u saradnji sa nadležnim službama i Radnim grupama Opština Lopare, Čelić, Sapna i Teočak, pristupe procesu izrade projektnih prijedloga iz oblasti razvoja turističke ponude, promocije i zaštite prirodnih bogatstava, te i unapređenju kulturne saradnje.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE UGLJEVIK

Ugljevik, septembar 2018. godine

1. UVOD – FAZA PRIPREME

Prema generalnom metodološkom obrascu, Plan integriteta opštine Ugljevik je pripreman na osnovu provođenja aktivnosti u nekoliko faza:

- Faza pripreme;
- Faza ocjene i procjene postojećeg stanja – ocjena izloženosti; i
- Faza predlaganja mjera za poboljšanje integriteta;

U okviru faze pripreme, Načelnik opštine Ugljevik je donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine Ugljevik.

Prilikom izbora članova radne grupe, nastojalo se obuhvatiti sve organizacione jedinice Opštine Ugljevik.

Opština Ugljevik je u prvoj polovini 2017. godine učestvovala u realizaciji programa Antikorupcijske mreže „Account“, čija je svrha bila da pruži neophodnu podršku opštinama i gradovima za izradu efikasnih antikoruptivnih mjera na lokalnom nivou, te da donese odgovarajuće Akcione planove za borbu protiv korupcije. Učestvujući u realizaciji ovih aktivnosti koje su završene usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Ugljevik (2017-2019) u junu mjesecu 2017. godine na sjednici Skupštine opštine Ugljevik, te uzimajući u obzir sličnu metodologiju izrade navedenog akcionog plana i Plana integriteta kao dokumenta višeg ranga, rukovodstvo opštine Ugljevik iako je u skladu sa preuzetim obavezama formiralo Radnu grupu za izradu Plana Integriteta je realizaciju ovih obaveza pomjerilo za početak 2018. godine, kao što se može vidjeti u nastavku ovog dokumenta.

U skladu sa prethodno navedenim 15.03.2018. godine izdato je i obavještenje za sve zaposlene kojim su isti upoznati sa samim procesom izrade i značajem tog procesa. Radna grupa je definisala osnovne korake u pripremi plana i definisala Prijedlog aktivnosti, odnosno Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik. Tim za pripremu plana integriteta prvo se upoznao i procijenio opšte stanje i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika

nezakonitog ili neetičkog postupanja polazeći od svih oblasti opštine. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija koja predstavlja informacionu bazu za identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima. Radna grupa je prilikom prikupljanja dokumentacije prikupila sve zakone, pravilnike, poslovničke, odluke, uputstva, izvještaje, planove, osnovne finansijske i kadrovske podatke o opštini, organigram, procesogram i druge izvore saznanja relevantne za izradu plana integriteta.

2. IMENOVANJE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-30-1/17,
Datum, 08.03.2017. godine,

Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine
Ugljevik
Član 1.

Imenuje se Radna grupa za izradu Plana integriteta opštine Ugljevik u sledećem sastavu:

1. Radoslav Ostojić, stručni savjetnik za leri i pravna pitanja, koordinator,
2. Đojo Spasojević, načelnik Odjeljenja za privredu, član,
3. Boško Lukić, načelnik Odjeljenja za društvene djelat, član,
4. Verica Petrović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, član,
5. Hajrija Bubić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, član,
6. Darko Milanović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu,
7. Ruža Jović, načelnik Odjeljenja za finansije,
8. Danijel Jovanović, načelnik Službe za informacione tehnologije,
9. Sokica Horvat, šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i nadzor, i
10. Miroslav Mirković, šef Odsjeka za CZ i TVJ,

Član 2.

Zadatak Radne grupe je da realizuje sve aktivnosti u vezi sa pripremom i izradom Plana integriteta opštine Ugljevik, najkasnije do 31.10.2017. godine.

Član 3.

Odgovorno lice za donošenje Plana integriteta je Načelnik opštine Ugljevik.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić dipl. ecc.

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 15.03.2018. godine,

OBAVJEŠTENJE za zaposlene

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Opština Ugljevik od 08.03.2018. godine započela aktivnosti na pripremi i izradi svog plana integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj. Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj u periodu 2013-2017. godine i pripadajućim Akcionim planom, Komisija za sprovođenje Strategije je 24.04.2015. godine usvojila navedena Pravila.

Plan integriteta je interni preventivni antikoruptionski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta u okviru institucije kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima.

Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke. Osnovna svrha planova integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje institucija.

Proces izrade plana integriteta odvija se kroz tri faze: Fazu pripreme u kojoj rukovodilac institucije donosi odluku o izradi plana integriteta, imenuje radnu grupu za izradu koja donosi program za izradu plana integriteta. U fazi ocjene i procjene postojećeg stanja – ocjena izloženosti se vrši procjena prikupljene dokumentacije, anketiranje zaposlenih i građana kao korisnika usluga, te se identifikuju oblasti rizika. U fazi predlaganja mjera za poboljšanje integriteta sačinjava se registar rizika i adekvatnih mjera na minimiziranje rizika. Nakon usvajanja plana integriteta načelnik Opštine imenuje menadžera integriteta koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja plana integriteta.

Pozivamo vas da aktivno učestvujete u svim fazama izrade plana integriteta kako bi se identifikovali mogući rizici unutar naše institucije, te predložile adekvatne mjere.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

3. OBAVJEŠTENJE ZA ZAPOSLENE REPUBLIKA SRPSKA

4. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Institucija: Opština Ugljevik

Odgovorno lice: Vasilije Perić, dipl.ek.

Program predlaže: Radne grupa za izradu Plana implementacije

Datum donošenja odluke: 08.03.2017. godine

Početak izrade: 16.03.2018. godine

PROGRAM izrade Plana integriteta opštine Ugljevik

RE D BR.	MJERE/AKTIVNOSTI	ODGOVO RAN	DATUM SASTANKA	ROK
Faza pripreme				
1.	Donošenje odluke o imenovanju radne grupe	Načelnik opštine	08.03.2017.	
2.	Upoznavanje zaposlenih sa započetim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Radna grupa	15.03.2018.	
3.	Prikupljanje potrebne dokumentacije za identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima	Radna grupa	30.03.2018.	
Faza ocjene i procjene postojećeg stanja-ocjena izloženosti				
1.	Pregledanje i analiza dostupne dokumentacije	Radna grupa	30.04.2018.	
2.	Prikupljanje stavova putem provođenja ankete (građani) i upitnika (zaposleni)	Radna grupa	30.04.2018.	15.05.2018.
3.	Identifikacija i procjena rizika prema oblastima	Radna grupa	03.06.2018.	15.07.2018.
Faza predlaganja mjera za poboljšanje integriteta				
1.	Izrada radne verzije Plana integriteta- registar rizika i mjera	Radna grupa	15.07.2018.	
2.	Pregledanje mjera koje su adekvatne identifikovanim rizicima i izrada konačne verzije Obrasca rizika i mjera	Radna grupa	Jul 2018.	15.08.2018.
3.	Sačinjavanje konačnog izvještaja o provedenim aktivnostima i podnošenje prijedloga za usvajanje Plana integriteta	Radna grupa	Avgust 2018.	15.09.2018.
4.	Sačinjavanje konačnog izvještaja o provedenim aktivnostima i podnošenje prijedloga za usvajanje Plana integriteta	Radna grupa	Avgust 2018.	15.09.2018.
5.	Donošenje odluke o usvajanju Plana integriteta	Načelnik		Do kraja septembra 2018.
6.	Upoznavanje zaposlenih sa usvojenim Planom integriteta	Načelnik		15 dana od usvajanja PI
7.	Imenovanje menadžera integriteta i dostavljanje Komisiji rješenja o imenovanju menadžera integriteta	Načelnik		15 dana od usvajanja PI
8.	Dostavljanje godišnjeg izvještaja o sprovođenju Plana integriteta	Načelnik		Do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu

Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik, predložila radna grupa u sastavu:

1. Radoslav Ostojić, šef kabineta Načelnik opštine,
2. Jelena Džino, načelnik Odjeljenja za privredu, član,
3. Boško Lukić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, član,
4. Verica Petrović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, član,
5. Hajrija Bubić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, član,
6. Darko Milanović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, član,
7. Ruža Jović, načelnik Odjeljenja za finansije, član,
8. Danijel Jovanović, načelnik Službe za informacione tehnologije, član
9. Sokica Horvat, šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i nadzor, član i
10. Miroslav Mirković, šef Odsjeka za CZ i TVJ, član.

Program izrade Plana integriteta opštine Ugljevik odobrio: Vasilije Perić, dipl. ecc., Načelnik opštine.

5. SPISAK PROPISA KOJI SU KORIŠTENI KAO INFORMACIONA BAZA ZA IDENTIFIKACIJU, ANALIZU I UPRAVLJENJA RIZICIMA

1. Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16)
3. Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 96/05 i 98/13)
4. Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07 i 50/10)
5. Zakon o upravnoj inspekciji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/09, 109/12 i 94/15)
6. Zakon o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 43/07)
7. Zakon o danu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/16)
8. Zakon o sistemu javnih službi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/07, 109/12, 44/16)
9. Zakon o sprečavanju sukoba interesa Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 52/14)
10. Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01)
11. Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) sa setom podzakonskih propisa
12. Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/08)
13. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15)
14. Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16)
15. Zakon o trezoru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 28/13 i 103/15)
16. Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/06)
17. Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13)
18. Zakon o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 78/11)
19. Zakon o razvoju MSP ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 50/13)
20. Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Službeni glasnik RS“ broj 59/09)
21. Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05),
22. Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, opštine i grada ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 65/08),
23. Zakon o pečatima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/92i 63/01),
24. Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 100/11 i 67/13)
- 1) Zakon o parničnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 61/13)
- 2) Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13)
- 3) Zakon o stečajnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 16/16)
- 4) Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/08, 58/09 i 95/11)
- 5) Zakon o advokaturi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11)
- 6) Zakon o notarima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 02/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 60/06, 50/10, 78/11)
- 7) Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 16/05, 77/06, 119/08, 78/11)
- 8) Zakon o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 63/14)
- 9) Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13)
- 10) Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12)
- 11) Zakon o upravljanju otpadom Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 111/13)
- 12) Zakon o komunalnim djelatnostima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11)
- 13) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 47/17)
- 14) Zakon o inspekcijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16)
- 15) Zakon o trgovini Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15)

- 16) Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", br. 6/12)
- 17) Zakon o veterinarstvu BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 34/02 i 75/17)
- 18) Zakon o veterinarstvu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/17)
- 19) Zakon o poljoprivredi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/06)
- 20) Zakon o hrani RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/17)
- 21) Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 45/17)
- 22) Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12)

Podzakonski propisi:

47. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 67/16)
48. Uredba o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 10/17)
49. Uredba o radnim mjestima namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 18/09, 131/10 i 8/11)
50. Uredba o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 38/12)
51. Uredba o kancelarijskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/04, 13/07)
52. Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta republike, opština, gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/10)
53. Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike budžeta republike, opština, gradova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/10 i 126/11)
54. Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/11)
55. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/16)
56. Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/13)
57. Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za trezorsko poslovanje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 9/11)
58. Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/11)
59. Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/11 i 126/11)
60. Uredba o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/17)
61. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/14)
62. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/17)
63. Kodeks ponašanja službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/17)
64. Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 22/16).
65. Statut opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:7/17)
66. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:3/17)
67. Akcioni plan otklanjanja nedostataka po izvještaju broj: PB052-17 od 27.06.2017.godine, Glavne službe za reviziju javnog sektora, za opštinu Ugljevik, za period 01.01.-31.12.2016.godine.

FAZA OCJENE I PROCJENE POSTOJEĆEG STANJA

Koordinator i tim su nakon prikupljanja, analizirali sve zakonske i podzakonske akte koji se primjenjuju u radu lokalne uprave, te prikupili opise poslove za sva radna mjesta koja su sistematizovana u okviru internog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Podaci su takođe prikupljeni i utvrđeno je postojeće stanje unutar organizacije uz pomoć instrumenata: Upitnika za samoprocjenu integriteta (korišteno za zaposlene) i Ankete (za korisnike i posjetioce ustanove).

Upitnik za samoprocjenu integriteta

U okviru faze procjene rizika narušavanja integriteta je provedeno anketiranje zaposlenih s ciljem identifikacije postojećih osjetljivih aktivnosti i područja, kao i postojećih preventivnih mjera koje se koriste za sprečavanje pojave korupcije u okviru rada lokalne administracije. Upitnik je bio zasnovan na samoprocjeni postojeće primjene zakona i internih pravila i procedura koji se odnose na osjetljive aktivnosti i područja rada sa kojim se suočavaju zaposleni u radu lokalne administracije, te ocjeni načina zapošljavanja, unapređivanja, mehanizma odgovornosti, te edukacija zaposlenih u lokalnoj upravi.

Nakon sveobuhvatne i kvalitetne analize sveg gore nabrojanog, radna grupa je ocijenila dobijene rezultate i sačinila popis rizika za razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti.

REGISTAR RIZIKA					MJERE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA				STATUS
Oblast rizika	Opis rizika	Vjer.	Pos.	Pr.	Predložene mjere	Odgovorno lice	Rok za realiz. mjere	Mjere iz nadlež. drugih subjekata	Status rizika od posljednj. ovrede
O P Š T E O B L A S T I	Rukovođenje i upravljanje institucijom	4	8	32	Obavezna saradnja Načelnika opštine sa načelnicima odjeljenja u procesima odlučivanja	Načelnik opštine	31.12.2018.	Kontin.	
					Primjena zakona i drugih propisa uz punu transparent. u radu	Načelnik službe i odjeljenja			
					Edukacije zaposl.	Načelnik službe i odjeljenja, službenik			
					Konsultacije sa zaposlenima i stručnim licima iz konkretnih oblasti.				
	Nepostupanje po mjerama iz revizorskog izvještaja	5	9	45	Snažniji angažman Načelnika, načelnik a službi i odjeljenja radi donošenja izvještaja po realizovanim mjerama iz revizorskih izvještaja i što ažurnije otklanjanje nedostataka	Načelnik opštine, Načelnici službi i odjeljenja, Radna grupa za praćenje realizacije po Akcionom planu za otklanjanje nedostataka	Polugod. i godišnji izvještaji		
	Izbjegavanje objavljivanja uočenih nepravilnosti u izvještajima o internoj reviziji	2	9	18	Dosljedno poštovanje zakona, Kodeksa profesoionalne etike i drugih podzakonskih akata	Načelnik opštine Interni revizor	Polugod. i godišnji izvještaji		

	Neadekvatno rukovođenje uslijed koncentracije poslova i ovlašćenja u jednoj osobi	7	7	49	Raspodjela poslova po odjeljenjima i između zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Načelnik opštine, Načelnici službi i odjeljenja, i šefovi drugih organizac. jedinica	Tromjes., polugod. i godišnji izvještaji	
Kadrovska politika	Nepoštovanje procedura prilikom provođenja konkursa za prijem službenika i namještenika	2	9	18	Potpuna transparentnost u procesu zapošlj.uz dosljedno poštovanje Zakona i podzakon. akata iz ove oblasti	Načelnik opštine	Kontin.	
	Neadekvatna raspodjela poslova u Opštinskoj upravi	8	8	64	Konstantno praćenje radnog procesa i preraspodjela poslova između zaposlenih u skladu sa raspoloživim ljudskim resursima.	Načelnik opštine, Načelnici službi i odjeljenja, i i SSS administr.-personalne poslove	Kontin.	
	Neizvršavanje poslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi	6	8	48	Stručno usavršavanje i edukacije zaposlenih prema potrebama posla	Načelnik opštine, Načelnici službi i odjeljenja, i i SSS administr.-personalne poslove	Kontin.	
Planiranje i upravljanje finansijama	Rizici u vezi sa planiranjem budžeta: 1. Neadekvatno planiranje budžeta 2. Nedoovoljen uticaj prilikom planiranja budžeta 3. Donošenje i usvajanje budžeta	3	10	30	Planiranje Budžeta uz dosljednu primjenu Zakona i Pravilnika Uvažavanje mišljenja i konsultacije sa Ministarstvom finansija RS Pravovremeno uključivanje odjeljenja u proces donošenja	Načelnik opštine i Odjeljenje za finansije	31.12. kalendar. godine	Ministar. finansija RS

uz nedovoljno uvažavanje
mišljenja
resorne institucije.

Budžeta

Rizici u vezi sa upravljanjem finansijama:	3	9	27	Dosljedno uvažavanje mišljenja Ministarstva finansija RS i dosljedno praćenje izvršenja Budžeta u tekućoj godini	Načelnik opštine i Odjeljenje za finansije	Kontinu.	Ministar. finansija RS
1. Neadekvatno upravljanje finansijama, 2. Nenamjensko trošenje finansijskih sredstava, 3. Neizvršavanje budžeta u toku godine u skladu sa potrebama Opštinske uprave							
Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki, nepoštovanje zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki,	3	10	30	Dosljedna primjena Zakona o javnim nabavkama Sprečavanje zloupotrebe nabavki koje su izuzete iz Zakona o javnim nabavkama	Šef Odsjeka za javne nabavke investicije i nadzor i komisija za javne nabavke	Kontinu.	
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata							
Nepoštovanje propisa i procedura kancelarijskog poslovanja	3	7	21	Dosljedno poštovanje propisa o kancelarijskom poslovanju	Odjeljenje za opštu upravu, svi zaposleni OU	Kontinu.	
Neovlašćeno korišćenje ili davanje podataka koji su zakonom ili drugim propisom određeni kao službena ili druga tajna.	3	10	30	Edukacija zaposlenih iz Oblasti bezbjednosti i čuvanja službenih podataka	Svi zaposleni Opštinske uprave	Kontinu.	
Zloupotreba pečata Opštinske uprave	2	10	20	Nadzor Načelnika odjeljenja i Šefa odsjeka na dosljednoj primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju	Načelnik Odjeljenja i Šef odsjeka Svi Zaposleni OU	Kontinu.	
Nedovoljna IT bezbjednost podataka	6	7	42	Obezbjedenje prostora i opreme za čuvanje službene dokumentacije	Načelnik službe za IT	Kontinu.	

Etično i profesionalno ponašanje	Nesavjesno obavljanje poslova	4	7	32	Nadzor nad obavljanjem poslova u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rukovodioci organizacionih jedinica OU	Kontinu.
	Neekonomično trošenje materijalnih sredstava	5	7	35	Kontrola trošenja materijalnih sredstava	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Kontinu.
	Nedovoljno razvijen sistem za prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u radu	4	5	20	Edukacija zaposlenih o preventivnim antikorupcijskim mjerama, kao odjeljenja i neophodnost prijavljivanja svake vrste nepravilnosti u radu	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Kontinu.
POSEBNE OBLASTI RIZIKA	Neblagovremeno odlučivanje u konkretnim upravnim stvarima (donošenje rješenja, uvjerenja, zaključaka itd.)	5	8	40	Blagovremeno i stručno odlučivanje u konkretnoj upravnoj stvari	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Kontinu.
	Zloupotreba ovjere potpisa, rukopisa i prepisa	2	8	16	Kontrola i obuka zaposlenih	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Kontinu.
	Neadekvatno tekuće i investiciono održavanje zgrade Opštinske uprave i mjesnih kancelarija	7	7	49	Praćenje plana javnih nabavki vezanog za tekuće i investiciono održavanje zgrade Opštinske uprave i mjesnih kancelarija	Načelnik odjeljenja Šef odsjeka	Kontinu.
	Neblagovremena izjašnjenja i odgovori na zahtjev Ministarstva RS, BiH, Pravobranilaštva RS i drugih organa i institucija u upravnim i sudskim postupcima	3	7	21	Redovne analize rada i pojačan nadzor nad radom službenika Edukacija zaposlenih	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Kontinu.
	Pogrešna i propuštena identifikacija, popisa i uknjižbe imovine opštine	3	7	21	Usvajanje procedura i donošenje godišnjeg plana nadzora nad radom Odjeljenja i Odsjeka koji se bave	Načelnik odjeljenja Šef odsjeka	Kontinu.

				identifik. popisom i uknjižbom imovine opštine		
Neizvršavanje nadzora nad ugovorenim obavezama	3	7	21	Podnošenje izvještaja o radu	Načelnik odjeljenja službenik	Tromjes. izvještaji do 31. 12. Kalend.
Nesprovođenje planova i programa usvojenih od strane SO-e.	6	8	48	Podnošenje izvještaja o realizaciji planova i programa Razraditi mehan. praćenja, koordin. Sprovođenja pl. i program. dokum.	Rukovodioci organizac. jedinica OU	Tromjes. izvještaji do 31. 12. Kalend
Netransparentna dodjela pomoći pojedincima iz reda socijalno ugroženih lica	6	7	42	Redovne analize rada i pojačan nadzor nad radom Komisije	Načelnik opštine i komisija	Tromjes. izvještaji do 31. 12. Kalend

NAZIV SUBJEKTA: OPŠTINA UGLJEVIK

Broj: 02-40-174/19

Datum: 30.01.2019. godine

7.ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-052-101/18,
Datum, 25.09.2018. godine,

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16) i člana 22. Pravila za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj, a u vezi sa obavezama koje proističu iz Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013 - 2017. godine i Akcionog plana za sprovođenje te Strategije, Načelnik opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

o usvajanju Plana integriteta Opštinske uprave opštine Ugljevik

I

Usvaja se izrađeni Plan integriteta i razrješava se imenovana radna grupa za izradu Plana integriteta.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić dipl. ecc.

8. RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA OPŠTINE UGLJEVIK

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-111-48
Datum, 26.12.2018. godine

Na osnovu člana člana 25. Pravila za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj a u vezi sa obavezama koje proističu iz Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013-2017. godine i Akcionog plana za sprovođenje te Strategije i člana 89. Statuta opštine Ugljevik («Službeni bilten opštine Ugljevik», broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju menadžera integriteta opštine Ugljevik

I

Za menadžera integriteta opštine Ugljevik imenuje se Radoslav Ostojić šef kabineta Načelnika opštine Ugljevik.

II

Menadžer integriteta:

- vrši stalni nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta Ministarstva pravde i izvještava rukovodioca svaka tri mjeseca o izvršenju plana integriteta,
- vrši periodične kontrole rizika i ažuriranje plana integriteta,
- predlaže edukacije, izradu internih pravila i kodeksa etike,
- podstiče integritet i preduzima mjere na sprečavanju korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih,
- prima i razmatra sva primljena obavještenja zaposlenih o situacijama, pojavama ili radnjama za koju postoje razumno uvjerenje da predstavlja mogućnost za nasatanak i razvoj korupcije, sukoba interesa i drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja, te predlaže sve potrebne mjere.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić dipl. ecc.

**PLAN RADA ZA USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
ZA 2019. GODINU**

<i>REDNI BROJ</i>	<i>A K T I V N O S T</i>	<i>ORGANIZACIONA JEDINICA PLANIRANE AKTIVNOSTI</i>	<i>ODGOVORNO LICE</i>	<i>ROK ZA IZVRŠENJE</i>
1.	Formiranje radne grupe za izradu nove Strategije razvoja opštine Ugljevik 2020-2025 koja će odrediti dugoročni smjer razvoja, područja djelovanja, i ključne strateške ciljeve Opštine.	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	15. februar 2019. g.
2.	Određivanje vizije i ciljeva Opštine u novoj Strategiji razvoja 2020-2025. godine i obaveza prema SIFK-e, a u skladu s tim, uključivanje i drugih subjekata čiji se izvještaji konsoliduju na nivou Opštine.	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	maj 2019. g.
3.	Identifikacija značajnih poslovnih procesa u organizacionim dijelovima Opštinske uprave i sastavljanje knjige/mape poslovnih procesa	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	maj-jun 2019. g.
4.	Izrada Strategije upravljanja rizicima Opštine za period 2019-2020. godina, identifikacija i procjena rizika, i izrada Registra rizika.	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih Opštinske uprave	jun-juli 2019. g.
5.	Prikupljanje materijala i izrada polugodišnjeg izvještaja SIFK-a.	Kabinet načelnika u saradnji sa Organizacionim jedinicama Opštinske uprave i drugim korisnicima budžeta Opštine	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u	31. juli 2019. g.
6.	Samoocjenjivanje uspostavljenog sistema SIFK-a po svim komponentama - analiza postojećeg stanja i sačinjavanje informacije o dostignutom nivou razvoja SIFK-a (razmatranje nalaza revizije u vezi sa SIFK-om, održavanja sastanka organizacionih jedinica Opštinske uprave sa rukovodstvom budžetskih korisnika)	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	avgust –oktobar 2019. g.
7.	Analiza i preispitivanje postojećih kontrola, identifikacija potrebnih dodatnih kontrola i eliminacija nepotrebnih kontrola	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	oktobar-novembar 2019. g.
8.	Usvajanje nove Strategije razvoja opštine Ugljevik 2020-2025 koja će odrediti dugoročni smjer razvoja, područja djelovanja, i ključne strateške ciljeve Opštine.	Organizacije jedinice Opštinske uprave	Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u i rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave	novembar-decembar 2019. g.

9. Analiza realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini, priprema materijala i izrada Plana rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrola za 2020. godini. Organizacione jedinice Opštinske uprave Radoslav Ostojić, koordinator za FUK-u 31. decembar 2019. g.

Radoslav Ostojić, koordinator
(lice odgovorno za finansijsko upravljanje i kontrolu)

M.P.

Vasilije Perić, Načelnik opštine
(rukovodilac subjekta)

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 360,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga

192,00 KM

-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 6,00 KM

-412900- Ostali rashodi 160,00 KM

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 2,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-104/19

Datum: 17.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 707,00 KM

na poziciju :

-412900- Ostali rashodi 707,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-109/19

Datum: 17.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi..... 646,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 646,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-110/19

Datum: 17.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih .730,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 630,00 KM

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene

100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-111/19

Datum: 17.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-413900- Rashodi za zatezne kamate 1.229,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 1.229,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 130 /19

Datum: 18.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-511300- Izdaci za nabavku opreme..... 532,00 KM

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 931,00 KM

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih .. 4.760,00 KM

na poziciju :

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara 532,00 KM

-412300- Rashodi za režijski materijal 885,00 KM

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 46,00 KM

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 2.198,00 KM

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih 2.562,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-132/19

Datum: 25.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 150,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 50,00 KM

-412600- Rashodi za službena putovanja 100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-143/19

Datum: 25.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih
..... 4.746,00 KM

na poziciju :

-638100- Izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti
..... 4.746,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-149/19

Datum: 28.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 133,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 128,00 KM

-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 5,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-152/19

Datum: 28.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 35.390,00 KM

na poziciju :

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina
..... 2.738,00 KM

-415200- Grantovi 32.652,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 188/19

Datum: 30.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 2.250,00 KM

na poziciju :

-415200- Grantovi 2.250,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 187/19

Datum: 30.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“,

broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 28,00 KM

na poziciju :

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 28,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-176/19

Datum: 31.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 152,00 KM
 -412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 650,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 226,00 KM

na poziciju :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 152,00 KM
 -412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 62,00 KM
 -412500- Rashodi za tekuće održavanje.... 290,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 524,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-178/19

Datum: 31.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 4.460,00 KM

na poziciju :

-412900- Ostali rashodi 4.460,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 204 /19

Datum: 01.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 351,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal..... 351,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-196/19

Datum: 01.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 1.110,00 KM

na poziciju :

-511300- Izdaci za nabavku opreme..... 1.110,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-195/19

Datum: 01.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije :

-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 34,00 KM

-412900- Ostali rashodi..... 197,00 KM

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 349,00 KM

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 434,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 588,00 KM

-412500- Rashodi za tekuće održavanje..... 153,00 KM

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

..... 221,00 KM

-412700- Rashodi za stručne usluge..... 52,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-194/19

Datum: 01.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije JU Centar za socijalni rad Ugljevik:

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih

..... 1.684,00 KM

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih

..... 2.537,00 KM

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja

..... 309,00 KM

na pozicije Socijalne zaštite :

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite

..... 1.831,00 KM

-416100- Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta

..... 2.699,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-193/19

Datum: 01.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.

Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik:

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih
..... 6.053,00 KM

Sa pozicije JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik:

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih
..... 2.092,00 KM

na pozicije JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih
..... 4.864,00 KM
-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 132,00 KM
-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 329,00 KM
-412900- Ostali rashodi..... 2.706,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate
..... 114,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 205 /19
Datum: 04.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih
..... 250,00 KM

na poziciju :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje
..... 50,00 KM
-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene
..... 50,00 KM
-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
..... 50,00 KM
-412900- Ostali rashodi 100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-199/19
Datum: 06.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 2.341,00 KM
-631900- Ostali izdaci u zemlji..... 2.000,00 KM
na poziciju :
-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jedinicama vlasti
..... 4.341,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-211/19
Datum: 06.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 340,00 KM

na poziciju :

-412900- Ostali rashodi 340,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 246/19

Datum: 08.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 1.518,00 KM

-412700- Rashodi za stručne usluge 209,00 KM

-412900- Ostali rashodi 2.048,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima.. 3.775,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 245 /19

Datum: 08.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 237,00 KM

na poziciju :

-412900- Ostali rashodi 125,00 KM

-487200- Transferi entitetu..... 112,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 291 /19

Datum: 14.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 1.350,00 KM

na poziciju :

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite . 1.350,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-292 /19
Datum: 18.02.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

1

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-511300- Izdaci za nabavku opreme	47,00 KM
-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga	93,00 KM

na poziciju :

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara	47,00 KM
-412300- Rashodi za režijski materijal	26,00 KM
-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene	67,00 KM

11

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-272/19 Vasilije Perić, dipl.ek.
Datum: 18.02.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu. Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

1

Odobrava se realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec oktobar, sa pozicije Opštinska uprava Ugljevik:

-411100-	Rashodi za bruto plate zaposlenih	4.691,00 KM
----------	-----------------------------------	-------------

na pozicije JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik :

-411100-	Rashodi za bruto plate zaposlenih	4.691.00 KM
----------	-----------------------------------	-------------

11

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 314 /19
Datum: 25.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENIE

1

Odobrava se realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije JU Centar za socijalni rad Ugljevik:

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja
..... 357,00 KM

Sa pozicije Opštinske uprave Ugljevik:

-413900- Rashodi za zatezne kamate.....	153,00 KM
---	-----------

na pozicije Socijalne zaštite :

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 510,00 KM

11

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-315/19
Datum: 27.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu. Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

1

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih.... 30,00 KM

na poziciju :

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći
..... 30,00 KM

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, na poziciju :

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći
..... 2.250,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-133/19
Datum: 25.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 25,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima..... 25,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-177/19
Datum: 31.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-511300- Izdaci za nabavku opreme..... 1.000,00 KM

na poziciju :

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje
..... 1.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-207/19
Datum: 06.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene
..... 1.080,00 KM

na poziciju :

-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 50,00 KM

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima
..... 1.030,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-259/19
Datum: 15.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 10,00 KM

na poziciju :

-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 10,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-264/19
Datum: 15.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 25,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 25,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-271/19
Datum: 18.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava u okviru operativnog budžeta na fondu 03, za mjesec januar, na sledeće pozicije:

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 330,00 KM

-412900- Ostali rashodi..... 1.320,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-274/19
Datum: 18.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 1.060,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima..... 1.060,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-250/19
Datum: 21.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-312/19
Datum: 27.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, na poziciju :

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina
..... 80.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-313 /19
Datum: 25.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje..... 900,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-338/19
Datum: 27.02.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje..... 3.750,00 KM

II

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 60,00 KM

-411400- Rashodi za režijski materijal..... 60,00 KM

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec januar, na poziciju :

-412900- Ostali rashodi..... 6.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-381/19
Datum: 06.03.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju :

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 1.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-394/19
Datum: 13.03.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju :

-631900- Ostali izdaci..... 1.400,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-391/19
Datum: 13.03.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 700,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja 700,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-432/19
Datum: 13.03.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec mart, sa pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 2.000,00 KM
na poziciju :
-412300- Rashodi za režijski materijal 2.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-404/19
Datum: 13.03.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik da može izvršiti unos unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec februar, na poziciju :

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći
..... 375,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-419/19
Datum: 14.03.2019.god

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-16/19
Datum, 25.02.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave Opštine Ugljevik.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 15860000-4 i 15980000-1.

Član 2.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:šesthiljada i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-17/19
Datum,25.02.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama Opštinske uprave Ugljevik.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 39800000-0.

Član 2.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šest hiljada i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412300.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-24/19
Datum: 01.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade i objave reklame na led bilbordu u Ugljevik. Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 79342200-5.

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šest hiljada i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 24 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizacija nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-28/19
Datum: 08.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave Opštine Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 15860000-4 i 15980000-1.

Član 2.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šest hiljada i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-29/19
Datum,08.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama Opštinske uprave Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 39800000-0.

Član 2.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:šest hiljada i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412300.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-30/19
Datum, 12.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog

sporazuma(„Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik Opštine, donosi

O D L U K U
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga pranja motornih vozila, kao i vulkanizerske usluge za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik.Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 50112300-6.

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 4.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:četiri hiljade i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 8 (JN putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412500.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-31/19
Datum,14.03.2019.g.

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim nabavkama-u daljem tekstu „Zakon“, („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine, d o n o s i

O D L U K U
o pokretanju postupka pružanja usluga protivgradne zaštite
koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javnim
nabavkama

1. Odobrava se pokretanje postupka pružanja usluga protivgradne zaštite, koje se u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzete od primjene odredbi Zakona.

2. Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 9.000, 00 KM, bez uračunatog PDV-a koja su predviđena u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod stavkom 6 (usluge) i u budžetu Opštine pod pozicijom 412700.

Shodno članu 1. ove odluke realizacija ove odluke-nabavka provest će se dostavljanjem prijedloga ugovora.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Cijeneći da je predmet pružanja usluga protivgradne zaštite u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzet iz primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama, shodno monopolu koji ima ponuđač: JP "Protivgradna preventiva RS", te je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje odluke i realizaciju nabavke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-33/19
Datum, 20.03.2019.g.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova na IZGRADNJI I DOGRADNJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK:

1. Izgradnja javne rasvjete u MZ. D.ZABRĐE-PETROVIĆI ,
2. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GOLUBOVIĆI,
3. Izgradnja javne rasvjete u MZ. DONJA TRNOVA-RIKIĆI ,
4. Izgradnja javne rasvjete u MZ. DONJE ZABRĐE-JOVANOVIĆI
5. Izgradnja javne rasvjete u MZ.MEZGRAJA-NIKOLIĆI
6. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-STANIVUKOVIĆI
7. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GAVRIĆ
8. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-SEKULIĆI
9. Izgradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-GLIGOREVIĆI
10. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNJEVAC-ZASEOK –KRSTIĆI
11. Dogradnja javne rasvjete u MZ. TUTNJEVAC-ZASEOK –GAJIĆI gornji
12. Dogradnja javne rasvjete u M.Z. TUTNJEVAC-ZASEOK PETROVIĆI
13. Dogradnja javne rasvjete u MZ. M.Z. MEZGRAJA-ANDRIĆI

14. Dogradnja javne rasvjete u UGLJEVIKU- ULICA: KRAJIŠKA I JASENOVAČKIH ŽRTAVA

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 113.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Oznaka iz JRJN: 45316100-6

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 3 (radovi).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbjeđen je u budžetu opštine za 2019.godinu pod ekonomskim kodom 511100.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-35/19
Datum, 25.03.2019.godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17) člana 18. stav 1, člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15) Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga sječe 6 (šest) stabala lipe u školskom dvorištu u naseljenom mjestu Tutnjevac.

Nabavka iz prethodnog stava izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 2.900,00 KM, bez zaračunatog PDV-a (slovima: dvijehiljaddevetstotina 00/100KM).

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 77211400-6.

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 22 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom) i u budžetu Opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412990.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-36/19
Datum, 25.03.2019. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE
USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga održavanja javne rasvjete na području Opštine Ugljevik.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 39.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 50232100-1.

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 9 (usluge) i u budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412500.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-38/19

Datum, 26.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave Opštine Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 15860000-4 i 15980000-1.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šest hiljada i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 2 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 3.

Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 7. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15).

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-39/19

Datum, 26.03.2019.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke artikala za potrebe održavanja higijene prostorijama Opštinske uprave Ugljevik. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 39800000-0.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šest hiljada i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412300.

Član 3.

Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 7. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni bilten Opštine Ugljevik", broj: 2/15).

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-40/19
Datum: 27.03.2019.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba-nabavka i ugradnja autoguma za vozila Opštinske uprave Opštine Ugljevik.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 34350000-5.

Član 2.

Nabavka roba iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 2.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: dvije hiljade 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 4 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 516100.

Član 4.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-41/19
Datum, 27.03.2019. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i člana 18. stav 1, člana 87, člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE
USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe-kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Ugljevik.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 30100000-0. Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1 (robe) i u budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412300.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

Zaključenje okvirnog sporazuma, ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-42/19
Datum: 27.03.2019.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine

Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga deratizacije na području opštine Ugljevik za 2019. godinu kojom će se obuhvatiti prostorije Opštinske uprave. Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 90923000-3. Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šestilijada i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 12 (JN putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-43/19

Datum: 27.03.2019.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga dezinfekcije na području opštine Ugljevik za 2019. godinu kojom će se obuhvatiti prostorije Opštinske uprave. Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 9000000-7.

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima: šestilijada i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 13 (JN putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i

stambeno komunalne poslove

Trg Draže Mihailovića br. 1

76330 Ugljevik

Broj: 02-4-372-33/19

Dana 26.02.2019. godine

„Službeni bilten“, Opštine Ugljevik

76330 Ugljevik

Molimo da na trošak stranke objavite

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. 76330 Ugljevik po osnovu rješenja 02/4-372-33/19 od 26.02.2019. godine izvršio je u registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 2/19 upis osnivanja zajednica etažnih vlasnika Njegoševa broj 5 i poslovnog prostora Trg Draže Mihailovića br. 8 i 9 Ugljevik sa sljedećim podacima:

Broj osnivača 9 djelatnosti zajednice : održavanje zajedničkih dijelova zajednice, uređaja zgrade i druge poslove upravljanja zgradom. U pravnom prometu zajednicu zastupaju ovlašteni zastupnici sa ovjerenim potpisima u Opštini i Banci u kojoj imaju otvoren račun. Članovi zajednice dužni su da finansiraju i održavaju poseban dio zgrade i da dostave predsjedniku Skupštine sve tražene podatke. Dušan Ostojić, Jovimir Jovanović i Slavka Despotović zastupaju zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Prilog: dokaz o plaćenim troškovima objavljivanja Službeno lice organa

S A D R Ź A J

AKTI SO-e

Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	1
Odluka o usvajanju Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	2
O utvrđivanju Nacrta izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	3
Odluka o povratu sredstava	4
Odluka o osnivanju Foruma za bezbjednost građana opštine Ugljevik	5
Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	6
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2019. godinu	7
Program proljetne sjetve za 2019. godinu	10
Zaključci sa sjednice SO-e.....	15

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o potpunom popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018. godine	14
Rješenje o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana	14
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje goriva	15
Rješenje o imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove biciklističke staze	15
Plan integriteta Opštine Ugljevik	15
Plan rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godine	27
Rješenja o realokaciji sredstava	29
Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki	41
Oglas	47